



Dikgakangamatso tša dipeo



Vutivi Tracy Shirinda



Thabo o ne a itumetse thata! O ne a ya go eta le mmaagwe kwa polaseng ya sonobolomo. E ne e le polase ya ga Malome.





Ba goroga kwa polaseng. Kwa kgakajana,
Thabo o bona dithabana le motswedi. Gape
o bona le ntlo ya marulelo a bojang ya
polase.

Pono e e ntle, e ne e le ya masimo a tletse ka
disonobolomo.





Disonobolomo tsa itumedisa Thabo thata.

A tsaya tshwetso ya go kopa Malome go mo
ruta go jala sonobolomo.






Malome a bontsha Thabo dipeo tse di tshetlha le tse ditshweu.

“A disonobolomo tse ditelele tsele di mela go tswa mo dipeonyaneng tse?” Thabo a botsa ka go kgakgamala.

“Ee,” ga araba Malome. “Ke dikgakgamatso tsa dipeo. Setlhare se segolo se kile sa bo se le sennye!”





Malome a bontsha Thabo go baakanya
mmu go jala dipeo. O tlosa bojang le maje.
Morago a lema mmu.

La bofelo, a epa mesima mo mmung. A
lokela peo ka gare ga mosima le mosima.





Malome a bolelela Thabo gore o nosetsa dipeo jang.

“O tshwanetse go tshela metsi a mannye. Fela dipeo di nosetswe letsatsi le letsatsi. Jaanong, re emela letsatsi, mmu le metsi go tsosa dipeo gore di simolole go tlhoga,” a rialo.



Malome a naya Thabo dipeo dingwe tsa sonobolomo go ya gae letsona.





“Ke a leboga Malome.

Ke itumelela go ya go jala dipeo tsame fa ke goroga kwa gae!” ga bua Thabo.





Thabo a boloka dipeo tsa gagwe sentle mo tseleng go boela gae.





Fa Thabo a fitlha gae, a dira se Malome a mo boletseng sona.

A lema mmu, mme a lokela peo nngwe le nngwe mo mosimeng. O ne a nosetsa dipeo letsatsi lengwe le lengwe.



Letsatsi la tlhabela dipeo. Morago ga dibeke tse pedi, mathogela a matala a simolola go tswa mo mmung. Dipeo tsa sonobolomo di ne di mela.





Ka bonako, malomo a mantle a a serolowane a bulega. Thabo a nna motlotlo.

Mme le ena a nna motlotlo. A tsaya ditshwantsho go romela Malome.

